

САНАА ОЛОХ

ЧУРАПЧЫ
УЛУУГУВ
КАБЫАТА

КАБЫАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
Ы КҮНҮТТӨН ТАХСАТ

№ 6 (8601). 2001 жыл. ТОХСУННУ 16 КҮНӨ. С. ПУОРУННУК. СЫНАТА—1 СОЛК. 10 ХАРЧЫ.

УЛУУС БАҢЫЛЫГЫН ОРОҢУОСПАТААҒЫ ЕЛКАТА

Тохсууну ый 12 күнүгөр «Айылдаан» Смишалам ишиктөр улуус баҢылыгы елката буолан ааста. Манна туйгун үөрөхтөөх, бастык спортсмен, общественник оролор улуускут бары ибиллээктэрттэн мустантар үүммүт үбүс тайылыча бастык сымын көрсөр үөрүүлөөх дьоро иһөөрө сыраттылар.

Эбэрде ишири тыл кэнниттөн маскаралдар баллар биллэриллэр. Эгиз баҢылаах өстүөрүйдэр араас теробидары үтүрүчүү-кубаданымны бары бу күн бырааһыныктаады харыйа аныгар үөмөхтөөн илланытуойан, өөлһөөн-көрүлөөн кэрү-шары көрдүттөн тутулар.

ОроҢуоспатаады елва иалдыктарыгар «Ово аймах уонна ово спордун сыллар» түмүктэммитини, үүмүт саргылаах сана дьалынан эбэрде тылы улуус дьалытатын баҢылыга А. А. Шадрин эттэ. «Үүммүт үйө сана көлүүнө—эһиги үйэрит. Ааспыт 100 жыл ий, аймахха улуу арыйылардаах буолла. Ол курдук, космоска көтүү, атомнай энергетика, информатсионнай технология сайдыылар уо. д. а. Ол өрөөрү өлөрүт үйө барыта эри-дөхсө буообатаады, аан дойдуну айнаабыт икки сэрин, марылар, биэли улуускуттар хоту көһөрүлүү элбөх сүтүүдөрү, айтырааһыны талбыттар. Ол да буоллар, көрүт көлөр илчээрү бичаттаах буолларына көлү көһүбөт, иһини дьөөн көйдөн иһөр. Биэлиги аһитт, сана көлүүнө оролор, дөгүрүчү сайдыылаах көмөтө олоордот. Атын дойду өлөлөрүн кытта көпөтөр, тэтичэ үлөйдөр, сибэстэбэр, үрөхтөнөр ымактынныгыт. Улуускут көпөрсөт сайдыыта барыта эһиги илчигитигэр баарын өйдөөн түрөт, төһө ымак тийэривин үөрөнүк, сапаттан-сана үрдэллэри баҢылаан, күүсүтүн харыстаабакка үлэтичэ, боруубалаан, төрөөбүт Сахабыт сирин, Чурапчыгыт улууну олохун үйсүтүн оторун, айып-тууга.—диги Алексей Алексеевич боботин баҢа санаа тын түмүктөөтэ уонна улуус бастык спортеменнэригэр, туйгун үөрөнөөччүлэригэр, улуустаады, республикатаады конкурстар, олимпиадалар кыайылаахтарыгар анал бөлөхтөрүн туттартаата. Антааһыт оролор дохсун ытык тыаһынан добууохлоотан өтөнөрө

тыхсан көкөмөһөн иһилэр.

«Сыл бастык үөрөнөөччүт» ааты иллалар:

Догдонова Люся—Болот Боотур аатынан Хатылы орто оскулатын IX кылааһын туйгун үөрөнөөччүтө, Россияда, республикада уруһуйга I мөөстөлөөх. Улууска ахсаан, нуучча тыла, хини олимпиадаларыгар ситиһиллээхтик кыттар. Оскулатыгар «Оро» ово тэрилтэтигэр үөрөх секретарынаа үлэнир.

Кириллина Ася—Амьа орто оскулатын XI кылааһын туйгун үөрөнөөччүтө. Улууска дикция, биология, өмүк тылын олимпиадаларын призера, региональной олимпиада кыттылаады. «Эрэл» ово тэрилтэти, «Амьа» эволюционной кулуун актыбынай чилиэни.

Минаров Ньургун—Г. П. Башарин аатынан Сылло орто оскулатын IX кылааһын туйгун үөрөнөөччүтө. Улууска ахсаан, нуучча тыла, биология олимпиадаларын призера, «Башаринский аарыларга» 1998 с., 2000 с. I мөөстөни илбита, улуустаады «Иһиккэ көкүлгө хардым» научнай-практической конференция кыайылаады.

Никонова Туйаара—Чанар орто оскулатын туйгун үөрөнөөччүтө. улуустаады биология, нуучча тыла уонна литература, ахсаан олимпиадаларын призера, «Аарыккаан аарыларын» кыттылаады.

Попова Саргылаана—Одьулун орто оскуола-лицейи X кылааһын үчүгэй үөрөнөөччүтө, улуустаады олимпиада призера.

Попова Ульяна—Д. Д. Красильников аатынан Муҕуйаады Ивановтар «БаҢа санаа» авторской орто оскуолаарын X кылааһын туйгун үөрөнөөччүтө, республикатаады саха тылын уонна французской тыл олимпиадаларыгар ситиһиллээхтик кыттылаады, улуустаады «Иһиккэ көкүлгө хардым» научнай-практической конференция кыттылаады.

Собакина Ольга—Чурапчытаады гимназия XI кылааһын үчүгэй үөрөнөөччүтө, улуустаады нуучча тылын олимпиадаларыгар 1997 с. I, 1998 с. I, 1999 с. II мөөстөлөөх, «Брей-ринг» хамаанда чилиэни, гимназия тэһестудиятын корреспондента.

Чичигинроза Октя—Дирин орто агро-оскулатын

Эбэрдэлибит!
Бэйэбит үлэһиттарбитин, Россия Журналистарын союзун чилиэтигэр СПЕШЦОВ Алексей Михайлович «2000 сылга—2000 үтүө дьалыла» хамсааһыны сирдатыма республикатаады «уоталаһыма» кыайылааһынан тахсан СР Президентин Граннаан илчараады илчигитин уонна СИВЕРЯКОВА Раиса Спиридоновна СР Журналистарын союзун 2000 сылга республикатаады конкурстарын «Тыа сирин проблемаларын сирдатыма» номинациятын кыайылааһынан тахсан лауреат аатын илбиккынан итиктик эбэрдэлибит!
Күндү коллегаларытыгар айымнылаах үлэни, дойду добуубулаагы, аныгыт да сититтэн-сана ситиһини тэрэригитигэр баҢаробит.

«Сага олохо» редакционнай-издательской холбоһук коллектива.

X кылааһын үчүгэй үөрөнөөччүтө, улуустаады химия олимпиадатын кыайылаады.

Шенелева Марина—Бахсы орто оскулатын IX кылааһын үчүгэй үөрөнөөччүтө, улуустаады ахсаан, биология олимпиадаларын кыттылаады.

Эверстова Наталья—ЧРОСНО XI кылааһын туйгун үөрөнөөччүтө, улуустаады олимпиадалар призера, оскуола бипр бастык үөрөнөөччүтө.

«Сыл бастык спортемена» ааты иллалар:

Попов Алеша—Д. П. Коркин аатынан ЧРОСНО XI кылааһын үөрөнөөччүтө, Россия, «Али оролор» норуоттар икки ардыларынаады ооньуулар, Сибир уонна Дальнай Восток зонаады, республикатаады күрөхтөннөлөр хас да төгүллөөх чемпионнара, чилиэни этлэһиһа республика реводемента.

Петров Кеша—Д. П. Коркин аатынан ЧРОСНО X кылааһын үөрөнөөччүтө, «Боотурдар ооньуулар» республикатаады фестиваль чемпионна, көсүт тустууна республика хас да төгүллөөх призера.

Яковлев Дима—ЧРОСНО XI кылааһын үөрөнөөччүтө, «Али оролор» Сибир уонна Дальнай Восток зонаады, Новосибирской куоракка кыттылаабыт Бүтүн Россиятаады турнир, хас да даҕаны республикатаады турнирлар призера.

Тарасова Нелли—ЧРОСНО XI кылааһын үөрөнөөччүтө, «Али оролор» ооньуулар, үөрөнөөччүлөр икки ардыларынаады «Спорт» спортивной ооньуулар, Новосибирской кыттылаабыт Саха сирин норуоттарын II спортивной ооньууларын призера, республикада 200 м эстафетнай сүүрүү реводемента.

Постникова Дуня—ЧРОСНО XI кылааһын үөрөнөөччүтө, «Али оролор» ооньуулар, Россия, республика дьахталларын дубанка чемпионналары.

Монастырев Витя — ЧРОСНО XI кылааһын үөрөнөөччүтө, норуоттар икки ардыларынаады дубанка Россия спордун мастара, «Али оролор» ооньуулар чемпионнара, Россияда бастык иһин ооньуулар призера.

Захаров Гаил—Болот Боотур аатынан Хатылы орто (Бүтүүтүн 4 стр. көр).

Дьокуюскай куоракка Россия бөһөтүн күнүн бырааһыныктааһын тохсууну 12—13 күнүгөр буолла. Бырааһыныгыт Саха Республикатын Правительствотын бөһөккө уонна сонуннары илчигит тарҕатар средстволарга департамена, «Сахаполиграфиздат» национальной издательской-полиграфической компания уонна Саха Республикатын Журналистарын соһоһа дийиһи кыттылар. Бу түмүгүн биһиги улуустан «Сага олохо» редакционнай-издательской холбоһук редактора Р. Г. Попов, редакторы солбуулааччы, общественной-политической отдел сибидиссэй А. М. Савдод уонна сурук отделын сибидиссэй Р. С. Сибирякова кыттылар.

Бастык күн бырааһыныгыт кыттылаахтары министрстволарынан, ведомстволарынан сылдыан иһиллэ, үлэлэри-хамнастарын кытары биллестилэр. Каһыат редактордара СР Государственной Муниаарын (Ил Туһун) палаталарын председателирин кытары көрүттүлэр. «Сахаполиграфиздат» НИИК активнай сэллэтигэр «Бастык кинигэ» быһастааха төрөлүннэ.

Россия Куттаа суох буолуутун федеральнай сулуускутун (ФСБ) Саха сириндэ управлениетин диэктитигэр буолбут көрүһүүтэ сылдыабыттар бу сулууска үлэти-хамнаһын, историятын көрдөрөр музейи көрдүлөр, биллениги үлэлэригэр начальнигы солбуулааччы, полковник Н. Д. Тарасов көпсөбөтүн иһитилэр, араас сиппурөөсүгэр биэрдилэр, бөһөккөтүлэр. Музей экспозициятыгар Чурапчы улууттан Саха сирин ОГПУ-тун начальнигынан үлэтибит Н. Д. Кривошапкин—Субуруускай уонна ОГПУ сотруднигынан үлэтибит С. А. Савина—Күн Дьаһирбинэ иллэриллэбиттөр.

Республикатаады байыаннай комиссариатка журналистары кытары көрүһүүнү, военком полковник В. Р. Попов салаһан кытта, Валерий Николаевич төрөтө үлэти-хамнаһын, бүтүһү сурун соруктарын тус-

БЭЧЭЭТ КҮНҮН БЫРААҢЫННЫГАР

тыранан көпсөтө, Российской Армия киккитигэр ытырыла быраабылаларын, бөһөккөтөрүн биллэһиннэрдэ, 5-йыаннай чаастарга туох интэр-политической үлэ барарын иһитиллэр. Сулуускааным сылдыар өлөөхтөрүөрүттөр байыаннай чаастарга тийиһи биллэһиннианы билсэллэрө үтүө үгөскө кубулуйбутун биллэстэт, ааспыт сылга икки ийэ баран кубаһаа суох санаалаах төһүүбүттөрүн холбоһуудаата, Армияда бипр следовщина» курдук күлүк көстүүнү сорох ардыгар бөһөккө, маасабай иһитиллөөрө средстволарга олус түрүктөллөрө өмөт баарын санаан туран, манньк сайыаннаһымы гражданский обществентан сирмаларын умнубакка эттэ. Ол иһиттөн уһуулаантэн саралаан оскуолада, техникумнарга, о. д. а. интэр-үөрөтөр тэрилтэлэригэ урукку сыллар үтүө үгөстөрүнүн патриотической үлэни күүсэ ытытар, илчигит иһин армияда бөлөмкөөх тийэрлэргэр үрдүкү илчигит үөрөнөөччүлэригэр байыаннай үөрөхтэһини сөрүтөр улаҕасыныт бөлөһөтө. Иһин барытын бөһөккө табитык сирдатыр көлү үлэһитлэригэр көрүһүү кыттылаахтарыттан көрдөстө.

Журналистар үлэнир хаһыаттарын тустарынан кэпсөтүлэр, мөөстөбө интэр-патриотической үлэгэ туох хамсааха баарын сыраттылар. Военком Попов түмүктэ хаһыатчытар саралаах үлэлэригэр ситиһиллэригэр баҢарда. Биһылгы сана сыл үүвэри арай турдаһына бөһөккөтөн тахсыбыт Саха Республикатыгар байыаннай комиссариаттар историяларын сирдатыр кинигэ I-ты томун ойдобунуку бөлөх быһытынан туттарды. Бу кинигэ аны 2-с том илчигит сылдыарын этэн туран, улуустартан НВО-га үөрэмниттер иһигинэ байыаннай комиссариаттарга арано көмкөргө үлэтибит-

тэр тустарынан матырыйалынан көмөлөһөргө көрү-түүтэ илбиттэртэн көрдөстө.

Тохсууну 23 күнүгөр каһыат редактордара Саха Республикатын Правительствотын Председател» В. М. Власовы кытары дьахалабыл көрүһүүдөрө буолла. Бу күн П. А. Ойуунускай аатынан Саха Академической театрыгар Россия бөһөтүн күнүгөр аналлаах бырааһыныктаады биэрт иһитиллэннэ. Биэртэргэ Саха Республикатын Президент М. Е. Николаев кыттылаах илчигит. Кини профессиональной бырааһыныктыгарынан бөһөт уонна сонуннары илчигит тарҕатар средстволар үлэтигэр эбэрдөөтө уонна маасабай информациялар уобалаастарыгар олохтоммут Президент Граннаан кыайылаахтарыга туттарда. «2000 сылга—2000 үтүө дьалыла» хамсааһыны сирдатыма кыайылааһынан тахсыбыт биһиги улуускут каһыат редакторун солбуулааччы, общественной-политической отдел сибидиссэй Алексей Михайлович СПЕШЦОВ Президент Граннаан тигистэ.

Сыллата олохтоор Саха Республикатын Журналистарын союзун биримэйитин туттарыны буолла. «Сага олохо» каһыат сурукка отделын сибидиссэй Раиса Спиридоновна СИВЕРЯКОВА «Тыа сирин проблемаларын сирдатыма» номинация лауреатын аатын илчигит.

Маны төһө «Сага олохо» каһыат улуускут 2000 сылга тыл каһыаһытыбатыгар үлэти-хамнаһын сирдатытын иһин СР Тыа каһыаһытыбатыгар уонна сөрүтүүнүлэ министрствотын 5 тыл солкуобайдаах биримэйитин илчигит. Бу каһыат ааспыт сылдыады үлэтигэр манньк иһиге биримэйи буолар.

«СО» көрр.

